

САНГА ДЪЫЛЫНАН!

БАРЫ ДОИДУЛАР ПРОЛЕТАРИЙЛАРА. ХОЛБОҮН!

САНА · ДАВХ

ССНП ЧУРАЛЧЫ ОРОДЫОНУНААБЫ КОМИТЕТЫН ҮСННА УЛДЫННТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОДЫОНУНААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чурапчинского районного Комитета КПСС и районного Совета депутатов
тружеников Якутской АССР

№ 155—156 (3956) 1970 сал Ахсаным 31 күнө Таксары 40 салда
ЧАППИР Саласын 2 жарчы

САГА, УРДҮК КИРБИЙЛЭР ИҮИН

Р. Р. БУРИАШЕВ,
НАЧАЛЬНИК ВОССТАНОВЛЕННОГО ПРОДУКТ-ЗАВОДА

Алай таңында пролетариаттын Улугу сирдеги
В. И. Ленин таребибүт 100 смын туулар төрүт
ләйк мобилейцын хис башында советтаки панда
Чынба, олжас, төрөлжес кире балшэттердің кор-
сарға, даулуктан түрүзмүт. Башында сорекүн-
жут үйнелтирсе күнсө патшалыктада түснүү
ни түшүү Азияның мобилейдің дынында күн-
башында сорекүн жүргүзүлгөн.

Бүгүн түүхтаданын 11-жылдын ортада, калкетка сорудахтара сүрүп хорунжиро айраа айтуулунса, 1970-жыл 11-майда түмүнгүшнээс саллахад бийлийн тайланы заловодогдсан 385-тонны үүрэгийн, государстваа 1276 тоннадаа, 3264 тонна үүр ямындашияа, шаах сүнүүдүү, сэргэгүүн нийтийн бийлийн албаныгээрэгтэй. Гүлээх будагар сорудах түүхээр нийхтэй.

Олор даңыз даңызда, орбайында даңызда ти-
графия, отчүт, коммунидай көрділесілар
дүниа туспарын амөрдү нембіндіттана, білс-
тап даңыз былданы болады.

Ол зорын түзүүлэгдүүштүүрүүчүүр, штабастар бааллар. Производственин научный терүүкүсөлбүрүү, терийкин, энэ күдүттүүчүү чыгарымын салыстыралып, нынчаларын күллөрүн айнияттруулжылышттар. Научный терүүкүсөлбүрүүн салайын—бу аята урункуулаа саба тарыйланып, буюлбекка, үчөрх этаринин үзүүлэлдүү буюлар. Кээдэг итебастарын тибатым, тодорогутун тарытын салыстыралып, энэ да мынчалыбет.

түз тарзлар, иш түмүнөр баар ик кынштар сисе түннавылсыздыктар. Көмчилөйли рөзгөн олохтасынот. Иштэңдердөри туоратынча орунчы нарыткылай, советская актива, специалистар, галимачылдар хандадынгандар жассан туулар мөннүктүннөт.

Бағытта 1971 салын — тохус патшалық базасынан көрді. Аның аудио-фото көрсеткіштерінде орбасу мүснігінде көрсетілген олжектенеудегі базасының мәдениеттік мисар есекталғанын. Нының уонна колуна тиесірлік көзінен шындықтың түншіліккінде. Нының хонуудағы сенілдерор және бекардан калған насыбы ақын олжектенеудегінде, үшінші базасынан көрді.

Кадар салғы ынаң уонна салты сүбү ах-
шынан жабтапши, кишинен ылымлар беро-
луусунан дашина үздитилдер көрүлдөр. Төрүз
железней таҳсымалын жабтап, госулердеңде
түттарылалар сүбү орто ишайылмын 296 кг
тиздир сорукталыкты. Сүбү көнишүүнен олту-
түн уттары башаарымзалах дыналлар ишмә-
лөлдөр ишле.

Икономика, түрк сұртынан бары бөлшүрүссті-
ра алғоз тағам, сыртқы зертталылар. Мемлекет
шардас халықтардың ири таралылар
буюлап, киндерде олек-даңылар, құлутура
үшінші уәрас отынан халықтар тараладар
біннен солғондан үлгіледілесінде 111.

Казор 1971 салға оройын жаңылыштыктиң
олук-шабадын жеткізмеге соруғар үз-
чатор. Көңілдері төбе сияйнілдектің
бындарбызметтің ұйынтар олжоруның
мат-
риалдан үзінде күлтүрлік тұрмыларда үзді-
ниң, біннегің ишкің сандыбынгы үздік үзү-
пестіктер.

Кадр салыгынан айтуулган АТС телевизор анында көрүнүктөрө, оркундай жана алмашылдырылган дизельдин электростанциянын издеңүү.

Сака дылдашып, сака дылунаш, сака тұрғын
жарбаплаэрға, итіду дөрөттор!

БҮЛЧҮҮТАР БЭЛЭХТЭРЭ

Нарп Марис атынан на-
хоз салының иштер өсүрмөттө
(сабидымсай Махжоковский
Н. И.) 188 салын тирикитим
государствеба туттаран, тео-
зүс кеңартталға 11000 салку-
бай билгеннеккеси 16315 сол-
куобаеншан збатэр 148,3
бырынъын төлөрө. Биңдии
еңбек тирикиттө ортатунан 97
залимчы бол 50 жарыға түрдэ.

Кадровый булчут Онненш-
ников С. Н. сый зайы ылмы
ның былайының аңаңа төмөрөр.
Быйыл торшус кварталға 500
салкуюбайбызның 650
салкуюбайбызның телефон жиб-
лейнай дышты чиэстээктин ту-
муктазта.

Математика 1-го класса

Шеломов П. А. төнүлдүү кыр-
дыйбас, инвалид буюлуп, таң
сыншат, нунду түүккөзбү са-
нарадайвер. Быйыл көпкөн
200 соли. бындаан биржитин
300 соли. төлөрдө.

Калъеэттахтар Гагалев В.А.
189, Евразиев Н. Р. 144 сол-
нупбайыл түүлээн туттаран
любителы-буячуттгастан өвс-
тазан-ийнээс.

К К К
з М. Н. Калинина за-
якоз нацрояй буача-
578 салкузбайланы
— 223 индзаттар, 20
такиманы тииттер

х Эрнестин **БЕЛЫЙ**
гулчуте Аданс Н. Ф.
иубайдваах түүязыб
былванын 123 бы
тогордоо Никен 337
ы 11 наарынадын


бүлтэвээ. Эмээр ити нэгжээс
бүдчута Протодьяконов А. Л.
528 солжуурбайдаах түүхээдээ
түтээдээ.

Орайын түүлээхээ бываа-
ндаа, пятидесятнээс соруудадай
102,6 биржийн тогордо.
Ити ийнгэр тышттан бүтэвэ-
нчны Омыланын 4 сал 2 ыйгэ
107,2 биржийн тогордо.
Түүлээхи туттарын салгы
бий түүр.

МОСКВА. Биңиги Иң дойдубут столицатында бар. Кының площадь аан дойдуга сааттүй улакан площадынан нафылдар.

Синемокка: Кының плошадь көстүүтү.

ССТА фотожурналиста



Партия ХХIV съенигэр—биңиги үлэбэ қайылыларбыт

Илии тутуурдаах, өттүк харалаах

Бынайы Амни узгуорту үрэхтэрэ, Нуотара булт чашынан остан турадылар. Илии гынан дойдү жигирттэн араханна туулэхтнөрэ баянрымында Мордушин Николай Петрович.

Республика үтүмөөх булчута арыйлах хонуктаасыта 14 солондону, 36 шырнынан уонна биңр бэдэри, Барыт 320 соли, туулээри, туттарда. Оттон имз кини курдук юрдьыас Фомин Федор Петрович бааниньяна ос туорастын. Ол башынгар оюннорун биңр солондону, түрт шырнынан уонна 66 андаатын бултасата, Илиизе 146 соли турда.

Мындачаның биңр маддашана Федор Федорович Фомин эт атасынан «бонордоон» иш шырнынайылган таптарда, 31 индигитын эр шынан ылла.

Бу барында Иң дойдү ханаанын ханотор. Колдар салта иштүү дынунг оссо үтүрэйдиг бултуюхтарын сөз.

А. ИЛЬИН,
биңиги общ. көр.



СНИМКА: Мордушин Н.П.

Сыралаах, дъулуурдаах үлэбит түмүгэ

Биңиги Субурууский патынан союз Солдатындын отделенеттүй рабочийдира, бынайын юбилейдаах салса дъулуурдаах, сыралаах үлэбитинен чучугай көрдүрүүнү сиистистиб.

Ол курдук оттооңунда 100 барынман, уут шамын ишлөвдүүн ишсүннен, 1 күнүүт, государственде атылаадын билдүүнин ишсүннен 1 күнүүт төлөрдүбүт. Отделение 17 маңызындыктын

сыллаачын Былдинарен 10 ыйга Е. Д. Иванова, Е. П. Савиши, В. И. Толстоухова, уодда, барыта 8 кини төлөрдүлүр.

х х х

Отделение бастын тракторда Г. Д. Николаев партия ХХIV съенин корсо социалистической куоталынамга кипрек хаймын-үй 1000 тонна огу тиийдэ.

х х х

Отделение салгынынтара

съенин корсо дъулуурдаахын үзүүлии салдальдар, Киндер 100-түү 55тэн 72-лии куулуну ыллылар. Биңиги салгынын көрүүгө хэрэгжигүүтэй үзүүлийн түүнчилүүлүр. Салгынынтара зөвнөвдүүн Т. Петров үзүүлийн түүнчилүүлүр.

Биңиги съенин үзээ коро болектардах корсертгэ дъулуунын.

И. СОБАКИН.



Коммунист Сиццев Дмитрий Тарасович зөвнөвдаттаах Наринин атынан колхоз салгынынтара юбилейнай салга социалистикайын куаталынын наруулбандын тэрээр, оройнан салгынынтарын таңаарбыттара, Нижнинэр ол түллөрүн чиэстээхэн төлөрдүлүр.

Синемокка: зөвнөвдээ Д. Т. Сиццев, салгынынтара И. П. Тарасов, А. А. Варламов уонна Н. А. Тарасов.

СЫЛГЫНЫТТАР СИТИИЛЭРЭ

Каря Марис атынан налх хөх салгынынтарын зөвнөвдээ (зөвнөвдээ Слепцов П. И.) улахан салгыны 98,5 барынманын тынындах итэн, куулун деловой тахснын 100 барынманын тиэртэй. Бу зөвнөвдээ куулун деловой тахснын 100 барынманын тиэрдийн бастын салгынынтарын Сиццев Д. Т. уонна Мансимов С. П. баллар.

х х х

Наринин атынан налх хөх салгынынтарын зөвнөвдээ (зөвнөвдээ Сиццев Д. Т.) улахан салгыны 98,1 барынманын

тынындах итэн, куулун деловой тахснын 93,1 барынманын тиэртэй. Бу зөвнөвдээ куулун деловой тахснын 100 барынманын тиэртэй. Салгынынтарын Сиццев Е. М. 113 салгыны 100 барынманын итэн турар. Нийн 39 биэтэн 39 куулуну тынындах итэн.

х х х

Зрилийн Зристиин атынан колхоз Кондратьев Н. Ф. зөвнөвдаттаах салгынынтарын зөвнөвдээ

зөвнөвдээ улахан салгыны 100 барынманын тынындохтын итэн, куулун деловой тахснын 94,3 барынманын тиэртэй.

х х х

Ленин атынан колхоз Дьячковский И. М. зөвнөвдаттаах салгынынтарын зөвнөвдээ улахан салгынын тынындах итэнни 99,1, куулун деловой тахснын 89,2 барынманын тиэрдэри сиистистэй.

П. МАНАРОВ

20 сал ынгыр үрдүгэр

— Бу барысаттардан бедиг наан саллаты 300-500 солж. сүү салгындарда иштэр, кыралым малаахындах туулээзи кыныннаа; кынын астатаар, бултааччи. Сайын, салгынханын ханында, сүү салдатын биэрээр! — дээр иштүүр. Аасын сайн уон биечагын халлбита Прокопий олон тоонаа бастыг сортваа оту чөхнөв. Илии сүүрба салгынтарын чепнүүтэй. Сир ахсан бийжүрмээтийн. Оноо Макаров Прокопий иштэй туттуу барана бүтэй салгындах Николаевич ороннөөртөө түрт лагнадар салгындар туталлар. уончы салгындах биес атын Бынайы салгын Макаров С. В. чөхнөв түннүүтэй. Ики биэрэстэй сир ижиник бүйнээтийн эргийдэй.

Болынай Семен Васильевич тэбииэн ишнин эргийдэй. МАНАРОВЫ Сыланга архажа Ара табаарыста, алазай даанындаа... эдээр салгынтарга түү субант, холобурга салдайтар хонуундайт. Кини опытгар унуй-бүт, идэтигээр ишпүт дэлхори Дьячковский Василий Ермаков уонна Новгородов Василий Васильевич байыл убашанын бин толебур ылбыттара ону кирхээрдик кэрээлинир. Коммунистический улз ударнига, отделение комина ишниник арас ортууха, кох-изм булаа сарын себүлүүр.

Сыланга аныгынын дынамик, аныгынын олохтоох иллээж киргээнилэри — Александра Кропыевна уонна Семен Васильевич Макаровтын ким барыз бэрэж билээр. Ханаайка эдээр санаатын түннэйтэй сүнүү үзэтигээр систыбыта, билигин да ыланынкыттыр. Ол уон биңр оюону ишпүтчанын, улаатыннарыт уонна билигин да олортон очууларын көр-истээ салдайтар ишээ манай ахан дымала буоджат. Улаханнара Сеня орто үрэхтэй, билигин Советской Армияа сулууспалыр.

Үчүгэй үзэйт биңигишина утус түү тыны истибн, иштэлбийншина ылбыт, чиаскэ-хайдага тикишибит, дыон сэргэ күндүктүү санын кийилээр Семен Васильевич Макаров унүү, сишикэе урахтарынан, алазастар, урубанэр биыстарынан түрүс атынрынч уорун тогуорутар. Бастарар, анатар, керийэн көр. Биң азсан, салгамтата суюх.

П. МАНАРОВ

СПОРТ

Н. БАРАШКОВ БИРИЙИН КЫАЙЫЛААХТАРА

Биңгыз П. М. Решетников за-
тынан народный театрбыт бой-
тий балыкын алан-бастын балык
кулун тутарга арайбышты. Су-
рут Омодлоон «Төлөн Ныннуус»
драматич түрүоруу—кини жен-
нейгүү узут. Драма опера ли-
бреттотын быйынтынан сүрүлүп-
бүт уюна театр сана тариллар
буолан түрүорарга олус үстүн
это. Ол урдукка театр юзактын-
да кийиб-хөтөө жөнүштөө дикер
жакташып. Драма Чуринчи,
Монг-Хангалас, Ус-Алазы про-
люсиндергөр отчуч тосуд тү-
рүорулсан көрөттүүлэрээ балы-
кта.

Бастакы сезыммуту ар итии
тадынан Н. Тубблааэн «Нев-
хаздаах Коумач» дин киес-
тиш. «Икк сир, Ильич азтыгар»
диз төгөлдөрлөвчийн концерн
кордертөбүштүүт. Иккис геом-
мут Н. Неустроев суурбүт
«Тиэтэйбит» дин комедийнан
сабадалана. Коллектив бу сыйд
дуулалар.

Театр улутъ избилигинча, об-
щественность обобуултуун ула-
жан тутулуктаа. Ошук обобуул-
корсукхут дин бигэ эрэллэх-
нит.

И. КАНДИНСКАЯ
тэго башкорт

„УС ХАТЫНГ“—ТЕАТР СЦЕНАТЫГАР
(Көрсөнчүк саяалары)

Культура оройкооплады изабет се мөдөнтельноның дыбысткыр П. М. Решетников бирик ветерана, народной азыкалы Чурапчылтасы на- театр аймалыбытыттан ша- редий театр Афакасий Фе- ишилес тынышы ылан, сценапорес «УС ХАТЫН». изәп да борт үчүгэйдик сошынуу- комедиялык премьераатын руи коре озорон, кини он-казан, борт үтүс хана күс- изыгууге-корго көрүттөк, дау- тубутун берен барохкүйдүзүүрүттөн астынарым. сашаптым. Сахалар отэрбя- Маны сарға, Петров Борис- тинин «Икин атах үчүгэй» Григорьевич оруулуш артист билдер- дин сашап, үчүгэй Иван Тоскин тас корүктөрү, сошынуу кореөрү изист- итээстэрэг зайлсаныт хана бор шырой озорунаш кобис- обраймын доксунук, олуге ко- тым. кузалук, итээтилдүхтүн-

Садың бұлғындың ар-
тымай армаллаштын шартта,
мин инизбор сарқын күнине-
көзіндең көпен зәрәр колхоз
председателі Хандым Иван Степанович колхоз изнесінде-
райдатын Узалин-жынысы
олороро көз тилем көззор.
Артист Алексей Архипов бу
оруолу қылай-хөтө тутап
жорбуттынан, спектакльской
ону қылайбата дин салыны-
пайды да, көзіндең
Мин санаабар, Хойтуған
оруолун тозорооччу Б. Дыл-
конов олус едотуң коруга-
наезд, табетүн да ийнің тұрдүн
герәрдің бүтәрбет, аспиранту-
раның бүтәрек диссертация
сурүйә салдыра қиһа армын-
да түбес, тида-аға даңызы
бозолуен сөп эти,

культураға беделдестірілген.
Двадцатитың, сенінде байтаки
халқынан, «артистым» сатыл-
басын, туттарыттен-халта-
рылтын астынан даудын, тар талылдан күнгістерін хо-
терлұм дағана. Арад тұлғын
сана-жота үериштегі дүйнөнен
дни санындағы. Үрзеттің из-
такха, сорок түгендегі, ор-
дуң мәсессабай есептәнде ким
туғы сандарынан даудын
басын, соңынбоочулардын,
салада көре алорор дын-
иүүн, оку жеткесін ишкі ба-
рай халыны, киңи дүнгінде
әрәйлөрр кыражын үт-чуң-
такытаданын,

Онапыута Сүнүүдээ оруулсан артистка Мария Солдатова израмжилж эхтэй. Ей сийнгээ газарчихдаа, страждущий кырдын да сийнчилгээний мөвч.



Сетерүзәндәтә жөнгө түс тутта Николай Барашев бириккіңгэр зналдаа орбай-шапас куралғанын булаштыраста. Маның барығы 83 бөвек күлтүмнен шыла. Ол инициатор дейдүтіздем кылдастады спорт жаңастарда 2, спорт жаңаста 6, спорт жаңастардаңғар кандидаттар 7, бастакы разрядтаах бересстөр 19, ижис разрядтаах түстүүкүш 28 киңи кыттына. Барылдың айыс сиртчи — Алима, Алексеевская, Горчай, Уфын-Бурлуу, Чурапчы обойондарынан, Икутской куралтый Агинской-Бурятской национальной укуруктан ЦСКА-тан көзөн ишик үзүстөстө куралғастынан. Беркемчинин кылдастанан судунатан К. С. Постников.

Л. С. ПОСТИЛЕВ.
Иккى күннэх хэсэгийн
кошуттан ызваачынчарын
чөлөөний хувь нийтийн

бу баалдар; 48 кг — А. Петро-
тоген, Н. Петров (Чурапчылар), И. Александров (Амма),
52 кг — Р. Дмитриев (Москва), И. Михайлов, Е. Назаров (Чурапчылар), 57 кг —
С. Мирофонов (Чурапчы).
Б. Луконин (Алексеевский),
Н. Платонов (Москва), 62 кг —
С. Романов (Чурапчы),
В. Иванов (Икутской), И. Захаров (Чурапчы), 68 кг —
В. Андреев (Алексеевский),
Д. Пахомов (Амма), И. Григорьев (Алексеевский), 74 кг —
П. Балачев (Чурапчы),
А. Ермолаев (Икутской), И. Шахнов (Москва), 82 кг —
П. Шестаков (Москва), Ю. Андреев (Чурапчы), Л. Ильин (Икутской). Килилэр билүү
ханна да сымытталлар бул
бары Чурапчы хабувердтүү
күсерүүн анылымыт була-
тырдар.

High Concentration Studies

П. ПОПОВ,
С. АЛЕКСЕЕВ



СНИМКТАРГА: Уеһээтэн (хангаслан унга) — иенгуу түстүүгээ ССРС спордун мэсстара, 57 кг чөмпионаатын албаны түрүүлэгч Семен Марфунов, 52 кг ыйадыннаахтарга бастаабыт Роман Дмитриевиз Каал Марис алтынай колхоз чилинэн, Н. Баяшын абата А. И. Барешнов аннеллик бирлийн туттарар, 82 уонна 74 килограммаахтарга басгээбүт багастор Петр Шестаков, Петр Капачев, иенгуу түстүүгээ зам дойдтуутаацы нылаастайх мэсстар Роман Дмитриев.

М. Кардашевский Фотограф.



СИДЮККА: Н. Иеустров «Тытаббет» комедиясынан Омуртас Уйбали оруолугар Семен Ершишкен уюна Аллашына оруол гар Матрена Васильева ойнайуулларның кородут.

П. Окунешников фэот

МАХТАНАЕВЫ

Оролорбут Нинита, Есем-жаны Гена орбуюн кишин 1 №-дөрөх детсадыгвар оролбут салышрын жадлын активист-санынындар. Ордук истигчилек иштэвчилүү Шына Егоровна Висильчева, Запаша Николаевна Чалымчана, чөтөр Зөл Ефимовна Црокопцева, наадар Мария Рудченко Ильинова, Екатерина Егоровна Дылжарская латтарын ачтышындар.

Балыкчының овалын бергүй түркідік үсердемелері, көбіре балықшы-жаралдарға тәнген нағыз дахштара мұстакида сюзілілдерінде. Ол жаңы тәсілдерди пішіншің үткесінен ділениндең мәселеңдабы.

Игнатий училище Верваш
ПОРЯДИННАР

